

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Setswana

Motsheganong 2021 Kgatiso 1



**Thanking
our nurses**

Page 4



**Encourag-
ing ECD
centres to
grow**

Page 5

Vaccine registration open to the public

Government has officially launched the Coronavirus (COVID-19) vaccine online registration for the public – as the Department of Health gears up for phase two of the country's vaccine rollout.

Health Minister, Dr Zweli Mkhize, invited all citizens aged 60 years and above to register for vaccination on the Electronic Vaccination Data System (EVDS).

"This launch marks a significant milestone not only for our vaccination campaign but for South Africa's advancement towards Universal Health Coverage," said the Minister.

One digital system

He explained that this was the first time in democratic history that a major public health campaign will be supported by one digital system for all South Africans.

"The President, myself,



hundreds of thousands of healthcare workers and now you, the citizens of

South Africa, have or will access the vaccines through the same process, by using

this system."

He said there will be no distinction between pri-

vate and state healthcare users, except that private healthcare users will need to share their medical aid details.

"The quality of services will be the same for all of us and the system will assign a vaccination site closest to our homes or where we work and not based on whether a particular site is a public or private facility."

Citizens must have their ID number, medical aid number, if they have one, and ensure they put in the correct cellphone number and residential address.

Registration on the EVDS does not guarantee that you will be vaccinated immediately.

"We will use the information you provide when you register to communicate with you about the vaccination programme when necessary," explained the Minister.

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



"JAANONG KE NAKO YA GORE RE DIRE MMOGO,
GO TLOTLA NELSON MANDELA, GO AGA AFORIKA
BORWA E NTSHWA, E E BOTOKA YA BOTLHE."

MOPORESITENTE CYRIL RAMAPHOSA

#SendMe

RE GO AGELA BOKAMOSO JO BO BOTOKA
RE ITHUTA GO TSWA MO DITIRONG TSA GA MADIBA



Boemelakepe jwa kwa Durban bo bulela ntletsentletse ya ditshono mo nageng ya Aforika Borwa

Sešweng jaana ke sa tswa go etela Boemelakepe jwa kwa Durban go iponela ka bona tiro e go samaganweng le yona mo go direng gore boemelakepe jono bo dire ka botswapelo le ka matsetseleko.

Morago ga kopano le botsamaisibogolo ba Transnet, ke ne ka tsena mo seketswaneng se se supetsang dikepe tse dikgolo tsela mo boemakepeng mme ka tsena ke tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa boemelakepe jono.

Go bona ka fao lefelo leno le dirisiwang ka teng o le mo sekepeng, seno se go gopotsa ka fao tiro ya lefelo leno e leng e kgolo ka teng le ka fao tiro ya teng e leng marara ka gone.

Fa boemelakepe jono bo sa dire ka manontlhotlo, lephata lothe la ikonomi le ka phutlhama, re bua ka barekisi ba ditlhagisiwa tsa kwa dinageng tsa kwa ntle ka fa nageng ya rona, barekisi ba ditlhagisiwa tsa ka fa nageng ya rona kwa dinageng tsa kwa ntle go tseneyetsa le bareki.

Fela ka fa letlhakoreng le lengwe ke gore fa boemelakepe jono bo dira ka manonthlhotlo, bo ka godisa ikonomi le go dira gore naga ya rona e nne yona e e dirisiwang ke dinaga tse di ka fa kgaolong e e ka fa borwa ya kontinente go tsenya le go ntsha ditlhagisiwa mmogo le go dirisiwa le ke dinaga tsa kontinente ka bophara.

Fa ke ne ke etetse Durban ka Diphalane 2019, dikgwebo di le dintsi mmogo le badirisi ba boemelakepe jono mo kgaolong eo ba ne ba tlhagisa dingorego tsa bona mo go nna mabapi le ka fao Boemelakepe jwa kwa Durban bo dirang ka gone.

Ditlamo tse di rwalang dithoto di ngongoregile thata ka tshubethelano ya diteroko mmogo le sebaka se se engwang, tiegiso ya dikepe pele di ka folosa kgotsa go pega morwalo mmogo le dinako tse di farologaneng tse



di dirisiwang mo mabopong, go se tlhokomelo le go se tsosolose didirisiwa, meago le dithoto ka tshwanelo mmogo le go se dire ka botswapelo ga boemelakepe jono.

Leeto la me la sešweng jaana le ne le le mabapi le go lekola gore ditsholofetso tse di neng tsa diriwa go rarabolola dingorego tseno di feleditse di diragaditswe kgotsa jang.

Tota go na le kgatelopele e kgolo e e dirilweng mo ngwageng yo o fetileng mo go tokafatseng tiro ya boemelakepe jono, le fa tota COVID-19 e re sisisitse.

Matsapa a a tserweng a setse a bonagala fa go tla mo tlhokomeleng le mo tsosolosong ya didirisiwa, meago le dithoto, tshubethelano e fokotsegile, ga go sa emiwa sebaka mme e beli gape go setse go dirisiwa diterene ka bontsi go na le go dirisa dirori le diteroko.

Le fa kgatelopele eno e le bothlhkwa, go santse go na le namane e tona ya tiro e e santseing e saletse morago mo go direng gore boemelakepe jwa Durban bo nne jwa maemo a a kwa godimo mo lefatsheng le mo maemong a kgaolo ya dinaga tse di ka fa letlhakoreng la borwa mo kontinenteng.

Mo dingwageng tse di fetileng, boemelakepe jono bo ntshitswe mo maemong a ntsha a bo neng bo le mo go ona mo kontinenteng go ya mo maemong a bokoa ya boemelakepe jono.

boemelakepe jwa Tangier kwa Morocco le boemelakepe jwa Said kwa Egepeta.

Go diega ga dirori le diteroko le gone go fokotsegile thata. Go fela jalo le ka didiriwa tse di rwalang dithoto le merwalo ka 80% ya tsona di baakantswe mme ga jaanong go gaufi le go dira gore 95% ya tsona di baakanngwe sentle go fithelela maemo a a beilweng a boditshabatshaba.

Sebaka se dikepe di se emang se fokotsegile ka mokgwa o o gagamatsang thata.

Dipalopalo tseno di ka tswa di bonagala e le tsa setegeniki e bile di sa tlhaloganyege, fela di na le seabe mo kgolong ya ikonoming ya rona le mo mading a re a duelelang fa re reka dilo.

Re beile kwa setlhoeng dikgato tsa go tlhabolola tiro ya maemelakepe a rona go nna ya maemo a a kwa godimo ka go dirisa letsholo la Operation Vulindlela mme e bile gape re tsepamisitse mogopolo mo go tsosoloseng Transnet, e leng se sengwe sa ditheo tse di bothlhkwa tsa puso ya rona.

Ba bolaodi jo bontshwa jwa Transnet mmogo le ba maphata a bona a go diragatsa tiro ba ikemiseditse go fetola tiro e e bokoa ya boemelakepe jono.

Ba bolaodi ba na le maano a magolo a a itumedisang a go atolosa lefelo leno mo dikarolong tsotlhe di le tlhano tsa lona.

Ona a tsenyeletsa a go atolosa felelobotseno la Maydon Wharf

go dira gore le dikepe tse dikgolo le tsa sešweng di kgone go tsena mo boemelakepeng jono, go atolosa lefelo peelo la dithoto le merwalo la Lefelo peelo la Ntlha le la Lefelo peelo la Bodedi go thusa gore a kgone go amogela dikhontheinara di le dints tsa dithoto le merwalo mmogo le go aga lefelo le le ntshwa la pholosetso ya dithoto le merwalo mo Lefelong le go Folosetwang Dithoto le Mewalo mo go lona.

Madi otlhe a a tla tlhagalang go tswa mo dipeelsetsong tse dintshwa mo go atoloseng mafaratlhathla a boemelakepe jono a ka dira R100 bilione mo sebakkeng sa dingwaga di le lesome kgotsa go feta tse di tlhang. Seno se tla fetola boemelakepe jono gothelele, mo bogolo jwa bona bo tla amogelang dikhontheinara tsa dithoto le merwalo di le dimilione di le 11 go gaisa ga jaanong mo bo amogelang dikhontheinara di le dimilione di le 2.9 fela.

Maano a magolo ano a tla tlhoka gore lekala la poraefete le nne le seabe se segolo le go dira dipeelsetso. Transnet, mmogo le Boemelakepe jwa Durban ke di theo tse di bothlhkwa tsa naga tse e leng tsa baagi ba Aforika Borwa.

Tirisanommogo le lekala la poraefete e bothlhkwa mo go ngokeleng dipeelsetso tse dintshwa, thekenoloji le kitso e leng tse di tla dirisiwang mo ditirong tsa boemelakepele

mmogo le go tlisa didirisiwa le mafaratlhathla a segompieno.

Go naya motlhala, Transnet monongwaga e ikaeela go phasalatsa lekwalotumelano la go aga le go tsamaisa lefelo le lentshwa la pholosetso ya dithoto le merwalo. Seno se tla ngokela dipeelsetso go tswa mo makaleng a poraefete mmogo le go tokafatsa ka fao dikhontheinara di tlhokomelwang ka teng.

Ka dikgato tsa rona tsa go fetola batsholateu, ganyane gananyane re tsweletse go tokafatsa tiro ya maemelakepe a rona mmogo le ya diterene gore re kgone go bulela dipeelsetso tse dints mo mafaratlhatheng a rona. Seno se ka se fokotse fela ditlhwatlhwla tse re di duelelang mmogo le go tokafatsa maemo gore re kgone go gaisana le mafelo a mangwe a diromelantle, mme gape se tla tlhola ditiro di le diketekete.

Ka go tokafatsa tiro ya boemelakepe le go tsosolosa meago ya jona, Boemelakepe jwa Durban bo tla boela mo maemong a bona a go nna boemelakepe bo bo dirang sentle thata mo Aforika.

Jaaka e le karolo ya Leano la rona la Tsosoloso le Kagosešwa ya Ikonomi, re tla tswelela go dira ka natla go oketsa dipeelsetso mo mafaratlhatheng mmogo le go fetola diintaseteri tsa rona.

Fa go na le sengwe se leeto la me kwa Durban se setseng mo mogopolong wa me ke gore, re le maAforika Borwa re na le bokgoni jwa go ka atlega mo diporokejeng tse dikgolo le tse di bothlhkwa thata.

Maikaelelo a rona a tshwane netse go tsamaelana le bogolo jwa dikgwetlhwa tsa rona.

Ka kgatelopele e re tsweletseing go e bona kwa boemelakepeng jwa Durban, ka bokgoni jo bontshwa jo re tswelelang go bo bona kwa Transnet, jaanong re na le maatla a go diragatsa seo re tshwane tseng go se dira. Re gata re gatoga go fithelela seo re tshwane tseng go se fithelela. ①

Re leboga baoki ba rona

Allison Cooper

Baoki ba ka fa naging, mmogo le badire-di ba lekala la boitekanelo, ba ikentshitse setlhabelo gore ba thuse ba bangwe mo leroborobong la Boletshe jwa Mogare wa Corona (COVID-19).

Letsatsi la Boditshabatshaba la Baoki, le le ketekiwang ka la bo 12 Motsheganong, ke letsatsi la go keteka mosola wa baoki ka ditirelo tsa bona mo go thuseng batho ba bangwe.

Mooki Luyanda Ganuganu wa dingwaga di le 25, kwa Sepetlele sa Groote Schuur kwa porofenseng ya Kapa Bophirima, a re letsatsi leno gape le naya baoki tshono ya go baba-diwa go bontsha botlhokwajwa tiro e ba e dirang.

"Ke tshono ya gore mosola wa baoki o bonagale, le fa go le jalo re tshwanetse go se emise go tlamela ka tirelo ya tlhokomelo ya boitekanelo e e boleng, bogoljang fa re tobane le lero-borobo leno," a re jalo.

Ganuganu e ne e le yo mongwe wa ba ba neng ba di goga kwa pele mo lekhubong la ditshwaetso tsa ntlha le tse di ipoang sebedi tsa leroborobo leno, mo a neng a dira mo wateng ya sepetlele ya tlhokomelo e e tseneletseng ya bawetse ba COVID-19.

"Selo se se itumedisang ka go dira mo lefelong leno ke go dirisana le balwetse, fela selo se se sulafatsang tota mo go dire leng mo wateng eno ke go bona batho ba tlhokafala ka bontsi. Seno se ne se hutsafatsa tota."

Ganuganu, yo a nang le sebaka sa dingwaga di le pedi a dira jaaka mooki, a re o

ithlighetse go nna mooki ka ntlha ya fa a na le lerato la go thusa batho.

"Ke goletse kwa metseselegae mo porofenseng ya Kapa Botlhaba mme ke godile ke bona tshotlego e batho ba itemogelang yona ka ntlha ya go tlhoka ditleliniki le tlhokomelo ya baoki. Seno se ne sa ntlhotlheletsa gore ke nne le phisegelo ya go thusa batho," o tlhalosa jalo.

Mo nakong ya leroborobo Ganuganu o ne a tshwanela ke go ithuta go dira ka natla.

"Re ne re tshwanelwa ke go tsaya ditshwetso ka lepotlapotla le go tla ka ditharabololo kabonako. Ke ne ka ithuta gape le go bua le balwetse ka tshwanelos," o tlaleditse jalo.

Go ne go le boima mo go Ganuganu fa re ne re tsena mo lekhubong la ditshwaetso tse di ipoang sebedi. Le fa a ne

a batla go thusa batho ba bangwe, o ne gape a na le poifo ya go ka latlhegelwa ke botshelo jwa gagwe le jwa ba lalapa la gagwe.

"Ka Sedimonthole 2020 ke ne ka tsaya sego sa metsi mme ga jaana mosadi wa me o ithwele. Ka jalo ke bone basadi ba le bantsi ba ba ithwele ng ba thula botala ka thogo mo wateng ya COVID-19. Ke ne ka tshwanelwa ke go nna kelotlhoko thata gonke ne ke sa batle go wetsa mosadi wa me mo mathateng," o tlhalosa jalo.

Ganuganu o leboga go menagane balaodi ba gagwe le badi rimmogo ka ene.

"Ke batla go leboga tshegetso ya bona le go nnaya tshono ya go ithuta jaaka mooki.

Ke sengwe se se itumedisang tota go dira le badi rimmogo ba ba tshege-



Mooki Luyanda
Ganuganu ke yo mongwe
wa ba ba di gogang kwa
pele mogo Iwantshaneng le
COVID-19 kwa Sepetlele sa
Groote Schuur.


tsang badiri ba ba santseng ba ithuta tiro."

Molaetsa wa gagwe o a o lebisang kwa baaging ke gore ba thusane le baoki ka go nna le maikarabelo.

"Re thuse gore re kgone go go thusa. Motho mang le mang o itse sentle se a tshwantseng go se dira mo pakeng ya COVID-19. Ka kopo tswelelang go ikobela ditaolelo le dikiletso tsotlhe," Ganuganu a re jalo. ①

Jubilee Hospital facelift eases patient pressure

A NEW TRAINING facility, CT scanner and renovated ward at Jubilee Hospital will result in better patient care.



The renovated ward 4 at Jubilee Hospital will ensure better care for patients.

Kgaogelo Letsebe

Jubilee Hospital in Hammanskraal, Gauteng, has undergone a major facelift and expansion that will see it not only increasing its capacity to handle patients, but also becoming a training facility for medical students.

The Gauteng Department of Health recently unveiled the renovated ward, computerised tomography (CT) scanner and a training lab to be used by medical students.

Gauteng Health MEC, Dr Nomathemba Mokgethi, said the improvements will ease the constant burden on the hospital.

"Because of the hospital's close proximity to the N1 and R101 roads, it has been flooded by trauma and emergency cases as a result of car accidents," she noted.

The renovated ward 4, with 31 allocated beds, will improve the hospital's capacity to handle these cases. The ward was previously closed and will now be used as an orthopaedic ward.

In 2020, the hospital was earmarked to provide Coronavirus Disease services and received an alternative building technology structure with 300 beds.

"The addition of 300 beds to the hospital's existing 551-bed capacity means it is growing

not only in terms of size, but in offering more services to the community.

"At present, the hospital is admitting all surgical patients, including general surgery, orthopaedics, urology, ophthalmology and gynaecology, to the same ward. We will now be able to separate the various units," said Jubilee Hospital Acting CEO, Dr Olebogeng Modise.

The new CT scanner will also mean fewer transfers to Dr George Mukhari Academic Hospital.

A CT scanner enables doctors to examine patients internally through X-ray images taken from different angles. Images of bones, blood vessels and soft tissues can be obtained, thereby providing more detailed information than plain X-rays.

"We are now able to admit more trauma patients and with the CT scanner, we can deal with trauma cases quicker than we were able to in the past," said Dr Modise.

The training facility will be used to train medical students in various fields, including surgery, emergency medicine and obstetrics.